



Mokoko le Lengau


Yikii Kubbi Emmanuel
Sesotho (S.Africa)



Ka tsatsi le leng, diphoofolo tsohle
di ne di dula mmoho morung.
Mokoko e ne e le morena wa tsona.


Mokoko a bolella diphoofolo hore
letlwepe le hloohong ya hae le
entswe ka mollo. Ka baka lena,
diphoofolo tsohle tsa tshaba
mokoko.






Matsatsing ao, mollo o ne o fehlwa ka motsu wa seqha. Tsatsi le leng pula e na, motsu wa seqha wa Lengau wa ba metsi. O ne a sa kgone ho fehla mollo ho futhumatsa lelapa la hae.

Kahoo, Lengau a roma madinyane a
hae ho ya kopa
Mokoko ho ba fa mollo ho tswa
letlwepeng la hae.







Mokoko

o ne a sa thaba ho hang. O ile a
leleka madinyane a Lengau a sa ba
fa mollo.
Lengau o ne a saretswe haholo ha
madinyane a hae a kgutla a sa
tshwara letho.


Bosiu bo boholo ha Mokoko a
robetse, Lengau le madinyane a hae
ba ya utswa mollo ho tswa
letlwepeng la Mokoko. Lengau a
nka jwang bo ommeng ka ntle ho
ntlo ya Mokoko.






A beha jwang bo omeletseng haufi
le letlwepe la Mokoko ya robetseng.
Empa jwang ba se ke ba hotela.
Yaba ka hloko,o tshwara letlwepe.
Le ne le bata!


Madinyane a Lengau le ona a tshwara letlwepe. Ho ne ho se mollo! Lelapa lohle la Lengau la qala ho tsheha.






Setsheho sa lengau sa tsosa
Mokoko le dikgoho. Mokoko a
shebisa letlwepe ka ho bona, a
hweletsa, "Le lokela ho baleha. Ha le
tshabe?"


Lengau a arabela, "Re thetsitse
letlwepe la hao mme re a tseba ka
leqheka la hao! Re tla ya re ilo
bolella diphoofolo tse ding. Di tlo o
halefela."





Dikgoho di ne di tshohile. Tsa baleha
le Mokoko a baleha le tsona.
Dikgoho tsa siya moru tsa ya dula le
batho.

Ho tloha ka nako eo, dikgoho di ile
tsa tshaba mangau mme tsa dula le
batho ho fumana tshireletso.




Mokoko le Lengau

Writer: Yikii Kubbi Emmanuel

Illustration: Mango Tree

Translated By: Tseliso Masolane

Language: Sesotho (S.Africa)



© African Storybook Initiative, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution

(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.